

30-11-2021

Broj:

0705-426/21-6375/5

**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE NADZORA NAD IZGRADNjom
TRAFOSTANICE DTS 10/0,4KV, U KASARNI „MARKO MILJANOV
POPOVIĆ“ U MASLINAMA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca :

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon – faks: 020/246-073
koga zastupa **Prof. dr Olivera Injac**, ministarka (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača:

“A TEAM“ D.O.O.

sjedište: Kotor
adresa: Sveta Vrača, Ul A, st.10, zgr RD 29.oktobra
PIB: 02975033
žiro-račun: 520-22191-44
naziv banke: Hipotekarna banka
telefon/fax: +382 67 656 888
e-mail: nikolinmail@t-com.me kosarak@gmail.com
koga zastupa **Kosara Kujundžić**, direktor (u daljem tekstu: **Izvršilac usluge**)

OSNOV UGOVORA

Odluka o sprovođenju postupka jednostavne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti broj za nabavku usluge nadzora nad izgradnjom trafostanice u kasarni “Marko Miljanov Popović” u Maslinama broj 0705-426/21-6375/2 od 03.09.2021. godine;

Ponuda za vršenje usluge stručnog nadzora na izgradnji trafostanice u kasarni “Marko Miljanov Popović” u Maslinama ponuđača „A TEAM” d.o.o. Kotor od 11.11.2021. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge stručnog nadzora nad izgradnjom trafostanice DTS 10/0,4Kv, u kasarni „Marko Miljanov Popović” u Maslinama, koju je Izvršilac usluge dužan da pruža za potrebe Naručioca, prema predmjeru radova i Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji trafostanice DTS 10/0,4Kv, u Kasarni „Marko Miljanov Popović” u Maslinama broj 0705-426/21-2912/12.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 2

Mjesto izvršenja Ugovora je Kasarna “Marko Miljanov Popović “ u Maslinama .

ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 3

Izvršilac usluge se uvodi u posao danom uvođenja Izvođača radova u posao.

Izvršilac usluge će uvesti Izvođača radova u posao u skladu sa članom 8 Ugovora o izvođenju radova na izgradnji trafostanice DTS 10/0,4Kv u Kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Maslinama broj 0705-426/21-2912/12.

Usluga stručnog nadzora odnosi se na kompletan period realizacije Ugovora o izvođenju radova na izgradnji trafostanice DTS 10/0,4Kv, u Kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Maslinama broj 0705-426/21-2912/12, zaključno sa završenim tehničkim pregledom i primopredajom objekta.

Predviđeni rok da izvođač radova završi radove je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao od strane Nadzornog organa.

CIJENA I PLAĆANJE

Član 4

Ugovorena vrijednost usluge iz člana 1 ovog ugovora iznosi 3.850 €, PDV iznosi 808,5 €, a ukupna vrijednost sa PDV-om iznosi 4.658,5 €.

Ugovorene strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, a shodno prihvaćenoj ponudi Izvršioca usluge.

Član 5

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 4 stav 1 ovog ugovora uplati na žiro račun Izvršioca usluge broj 520-22191-44 kod Hipotekarne banke i to po privremenim situacijama prema stepenu gotovosti posla, kao i po okončanoj situaciji u roku od 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom prpratnom isplatnom dokumentacijom.

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 2 ovog člana, sve finansijske obaveze Naručioca prema Izvršiocu usluge po osnovu ovog ugovora prestaju.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Izvršilac usluge se obavezuje da, za potrebe Naručioca, pruži uslugu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac da primi i isplati Izvršiocu vrijednost izvršene usluge, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji trafostanice DTS 10/0,4Kv, u kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Maslinama, vršiće se u skladu sa

Zakonom o planiranju i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata („Sl. list CG“, br. 048/18) i u skladu sa Uredbom o planiranju i uređenju prostora, izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vojnih objekata u vojnom krugu („Sl. Crne Gore“ 048/08 od 11.08.2008, 006/14 od 04.02.2014. godine).

Član 7

Izvršilac usluge se obavezuje da povjereni posao obavi u skladu sa pravilima struke, uz primjenu važećih zakonskih i tehničkih propisa, normativa i standarda za predmetnu oblast u svim fazama izvođenja radova, a u skladu sa uslovima iz projektovanog obima posla.

Član 8

Izvršilac usluge se obavezuje:

- vrši kontrolu izvođenja radova iz člana 1 ovog ugovora, prema predmjeru i predračunu, zakonu i posebnim propisima;
- vrši kontrolu usklađenosti radova;
- naloži izvođaču radova da ukloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;
- vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;
- vrši kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
- vrši provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
- vrši redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
- vrši kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
- definiše faze za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
- daje tehnološka i organizaciona uputstva izvođaču radova i rješava druga pitanja u vezi građenja objekta;
- omogućiti saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;
- rješava druga pitanja u vezi izvođenja radova na izgradnji trafostanice DTS 10/0,4Kv, u Kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Maslinama.

Član 9

Izvršilac usluge je u obavezi da sve podatke tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

Član 10

Izvršilac usluge je dužan da prije početka poslova pisanim putem obavijesti Naručioca o imenovanju lica zaduženih za vršenje predmetne usluge, u čijem sastavu će biti stručnjaci iz ove oblasti i nadležnog inženjera koji će ga zastupati pred Naručiocem, u skladu sa predmjerom radova po Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji trafostanice DTS 10/0,4Kv u kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Maslinama broj 0705-426/21-

2912/12.

Ukoliko dođe do zamjene lica koja vrše nadzor, Izvršilac usluge je dužan da o istom obavijesti Naručioca.

Izvršilac usluge je dužan da Naručiocu, pisanim putem, dostavlja izvještaje o izvođenju radova na izgradnji trafostanice DTS 10/0,4Kv, u Kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Maslinama po fazama realizacije, kao i posebne izvještaje na zahtjev Naručioca.

Član 11

Izvršilac usluge je dužan da bez posebne nadoknade:

- obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje zaposlene angažovane na poslu iz ovog ugovora,
- izvrši osiguranje svojih zaposlenih na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva, a u skladu sa svojim normativnim aktima,
- obezbijedi prevoz svojih zaposlenih angažovanih na ovom poslu kako bi se radovi odvijali bez smetnji.

Član 12

Izvršilac usluge nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

RASKID UGOVORA

Član 13

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

VIŠA SILA

Član 14

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

Član 17

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa, kojima se reguliše ova oblast.

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 19

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 20

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca usluge.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTARKA
Prof. dr Olivera Injac



IZVRŠILAC USLUGE
"A TEAM" D.O.O.

DIREKTOR
Kosara Kujundžić

